WIKIPEDIA

Brachiosaurus

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie



'n Voorstelling van *Brachiosaurus*.



Die grootte van *Brachiosaurus* in vergelyking met dié van 'n mens.

Brachiosaurus of **bragiosourus** was 'n genus Sauropoda-dinosourusse uit die Laat Jura-periode in Noord-Amerika. Dit is die eerste keer in 1903 beskryf na aanleiding van fossiele wat in Colorado, VSA, ontdek is. Die **brachiosourus** was groot, met 'n lang nek en klein skedel – alles tipiese eienskappe van Sauropoda. In teenstelling met ander genera, was die brachiosourus se voorpote egter langer as sy agterpote, en al was die stert lank, was dit steeds kort vir Sauropoda.

Brachiosaurus is uit die familie Brachiosauridae, wat 'n paar ander, soortgelyke dinosourusse insluit. Baie van dit wat gewone mense van *Brachiosaurus* weet, het eintlik betrekking op *Giraffatitan brancai*, 'n spesie uit Tanzanië wat oorspronklik geklassifiseer is 'n lid van *Brachiosaurus*. Onlangse navorsing het egter gewys die verskille tussen die voorbeelde uit Afrika en die tipe-spesie van *Brachiosaurus* is groot genoeg dat eersgenoemde 'n aparte genus vorm.

Anders as ander lede van Sauropoda, en ondanks sy uitbeelding in die rolprentreeks *Jurassic Park*, kon hy nie op sy agterpote staan nie.

Brachiosaurus

Tydperk: Laat Jura

154–153 m. jaar gelede

PreЄ Є O S D C P T J K PgN

'n Skelet van *Brachiosaurus* (Field Museum of Natural History).

Wetenskaplike klassifikasie

Koninkryk:	Animalia
Filum:	Chordata
Klas:	Reptilia
Superorde:	Dinosauria
Orde:	Saurischia
Suborde:	†Sauropodomorpha
Familie:	†Brachiosauridae
Genus:	†***Brachiosaurus*** (Riggs, 1903)

Spesies

†***B. altithorax***

Brachiosaurus

Kladistiese klassifikasie

Koninkryk: Animalia

Filum:	Chordata
Klade:	Dinosauria
Suborde:	†Sauropodomorpha
Klade:	†Titanosauriformes
Familie:	†Brachiosauridae
Genus:	†***Brachiosaurus*** (Riggs, 1903)

Taksondatabasisse	Wd: Q14397 · EoL: 4531362 (https://eol.org/pages/4531362) · Fossilworks: 38677 (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=38677) · GBIF: 4822846 (https://www.gbif.org/species/4822846) · iNaturalist: 542623 (https://www.inaturalist.org/taxa/542623)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Brachiosaurus&oldid=2238892"

Die bladsy is laas op 22 Julie 2020 om 06:33 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.